

\_\_\_\_\_  
(Puni naziv pravnog lica)

\_\_\_\_\_  
(Adresa)

KANTON \_\_\_\_\_  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

\_\_\_\_\_  
(Mjesto)

PREDMET: Zahtjev za dobijanje saglasnosti za akt o organiziranju unutrašnje službe zaštite i odobrenja za rad unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine

\_\_\_\_\_  
(Puni naziv pravnog lica)

Identifikacioni broj: \_\_\_\_\_

Adresa: Kanton: \_\_\_\_\_

Općina: \_\_\_\_\_

Ulica i broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_

Tel.mob.: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Opis poslova zaštite ljudi i imovine - tehnička, fizička ili tehnička i fizička zaštita)

\_\_\_\_\_  
(Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine)

Prilog:

- rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar;
- osnivački akt unutrašnje zaštitarske službe;
- certifikati za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine;
- dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 5. stav (1) Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, zavisno o vrsti poslova zaštite koju će obavljati.

Datum: \_\_\_\_\_

M. P.

Podnosilac zahtjeva

\_\_\_\_\_